



Tlhokomelo ka nako ya CORONA



Tlhokomelo ya batlhokomedi ba rona

Batho botlhe ba ba dirang mo dikliniking le maokelo a rona ba tlhoka tlhokomelo e e kgethegileng. Ke bona ba di gogang kwa pele gore re nne re bolokesebile. Ba nna ba lapile ebile ba le ka fa tlase ga kgatelelo. Go na le ditsela tseo re ka ba



Thuso ka dijo

- Ba apee dijo.
- Botsa kwa kliniking kgotsa kwa bookelong jo bo gaufi nao fa ba tlhoka dilo tse di jaaka teye, kofi kgotsa dibiskiti.
- Tlogela grocery kwa kgorong fa o sena go reka.



Ba bontshe go rekegela

- Re tshwanetse botlhe ra diragatsa go katogana go thibela go anama ga mogare . Mme fela re ka bontsha go rekegela ka ditsela tse dingwe.
- Romela melaetsa ya tshegetso go batlamedi ba tlhokomelo mo lefelong la gaeno.



Borre ba bothokwa

Bontsi jwa batlamedi ba tlhokomelo ke basadi. Gantsi ebile ke bona ba tlamedi ba bothokwa ba tlhokomelo go bana ba bona le malapa a bona.

- Borre, nnang le seabe se segolwane mo tlhokomelong ya bana ba lona le ditiro tsa fa gae.
- Thusang bana ba lona ka homework le ditiro tsa fa gae.



Batla tshedimosetso e e maleba

Bontsi jwa batlamedi ba tlhokomelo ba imetswe ke dipotso di le dintsi. Batla tshedimosetso e e maleba, ya ga jaana go tswa go lenaane le le kwadilweng fa tlase.



Mo go bontsheng go rekegela re se ke ra lebala go thusa go thibela go anama ga CORONA virus.



Tlhapa matsogo kgabetsa.

Nna kgakajana le batho ba bangwe.



O seke wa tshwara sefatlhego sa gago.